

Motswako o Bohlokwa

Sepedi

Kgato

3A



Elias Makhapa



Ditlhaka tše diswa

nw, tw

Ditlhaka (poeletšo)

gw,hw

Motswako o Bohlokwa

Sepedi

Kgato: 3A

ISBN: 978-1-77981-640-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Elias Makhapa

Mofetoledi: Zodwa Sebashe

Moswantšhi: Dale Blankenaar

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.

Motswako o Bohlokwa



Elias Makhapa

Senwamoro le Moratwe ba sepela ka go nanya ka gare ga tsela. Sekutwana o a lwala. Moratwe o mo iša kliniking.





Ba letše ba sa robala ka lebaka la mala.
Mala a Senwamoro a bereka a sa emiše.
Moratwe o lekile se le sela efela mala ga a
eme.

Ba sepela ka go nanya ka gobane
Senwamoro ga a kgone go phakiša. Ga a na
maatla. O goga maoto. O a lwala.





Ba fihlila kliniking. “Molato ke eng le sepela ka go nanya”? Mooki Monwedi a botšiša. “Mooki, ke berekwa ke mala. Gape ke lapile kudu”. Gwa araba Sekutwana.

“E re ke bone”, mooki Monwedi a mo atametša go yena. Melomo ya gago e omile e bile e pharogile. Bula molomo. Naa ka ganong go omile?” Gwa botšiša Mooki Monwedi.





“O bonala o se na meetse mmeleng. Se se bakilwe ke mala a go bereka, “mooki Monwedi a realo.” O na le dika ka moka. Le mahlo a gago a wetše. Mooki Monwedi a bolela gape.

“Dika tša bolwetši ke tše di latelago: dihlabi ka maleng, go hlatša, go fiša mmeleng le go dikologa.” Mooki Monwedi o a hlaloša. Naa ke dife tše o beng le tšona?





“Ke na le tšona ka moka. Gape ga ke na maatla, mmele wa ka o bokowa” Senwamoro a hlaloša. Ge mala a bereka a sa fetše, a fokotša meetse mmeleng. A fokotša le dimenerale tša bohlokwa.

“O ka alafa se ka go bušetša tobo ya meetse mmeleng” Mooki Monwedi a hlaloša “O ka dira motswako o boleta go bušetša diela mmeleng wa gago.”





Mooki Monwedi o re motho yo a sa nwego meetse o omelela ka ganong. Motswako o boleta ke o: Bidiša meetse gomme o a fodiše. Diriša digalase tše nne tša meetse ao ka jekeng. Tswaka mahwana a mabedi a swikiri le lehwana le tee la letswai.


Letswai le busetša letswai leo mmele o le lobilego. Meetse a bušetša diela tšeo di lobilwego. Swikiri e dira gore dilo tše ka moka di tsenelele mmeleng.





“Bana ba nwa galase ye tee ya motswako ka pejana. Ba nwa galase dinako ka moka ge mala a bona a fetša go bereka. Ka morago ga fao ba nwa galase iri ka iri.” Mooki Monwedi a tsebiša Sekutwana le Moratwe.

“Batho ba bagolo ba nwa galase tše pedi tša motswako ka bjako. Ba nwa gape galase tše pedi ge mala a bona a fetša go bereka. Le bona ba nwa galase tše pedi iri ka iri”. Mooki Monwedi a realo.





Mooki Monwedi a fa Senwamoro le Moratwe lebotlelo la motswako gomme a re ba itirele gape ge ba fihla gae. Mooki a ba a nweša Senwamoro galase ya gagwe ya motswako.

Ge ba fihla gae, Moratwe a dira motswako ka pela. Senwamoro a nwa iri ka iri go fihla a matlafala. Senwamoro a leboga maele a mooki Monwedi kudu.





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go
penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a
emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le
Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le
mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke
Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa
neng?
- Lerato la
mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša
meetse
- Meetse a ka mo le
ka mo
- Monyai wa
mathaithai
- Šibelane sa
Tin'yiko
- Roko ya
Mebalabala
- Tatso ya dijo tša
baVenda
- Bula, Tswalela,
Tšweletša
- Dieta tša Phuthi
tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa
Maemo
- Tšalatšala wa
sengangele
- Kakanyo ye botse
ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa
mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa
Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le
dikgabo
- Matwetwe le
dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja
segwagwa
- Motswako o
bohlokwa
- Mohlafi wa magale
- Mothei wa dihlapu
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go
nna!
- Dipoo di a
Itefeletša
- Mosetsana yo
mabjoko
- Mehuta ya
dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba
bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja
mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabolo
- Ba bapala
- Molatladi wa
Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori
ya phethagala
- Bolwetši bja
dikolobe
- Ntombi o swara
lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi
wa serapa sa
diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo
go fola
- Mae a Kgarebong
a timela
- Mama Afrika,
Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba
nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la
diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika
Borwa
- Toro ya ga
Dimpho

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tšeo di ngwadilwe ka dipolelo tšeo senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

